

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI) ↑

VIDEO SUR [DAILYMOTION](#) [YOUTUBE](#) [CHANSON-LIMOUSINE](#)

Louise Michel à Nouméa

Photo



Illustration:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr>

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise Michel](http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel)



*Quò's per tu, Loisa, per uèi e doman
Tu, la femna a l'eissarpa de fuòc
Color de cirièsa e perfum de pan
Sabi pas perque te dise 'quò.*

*Femna en plors a espiar lo regard del mond
Femna nuda dins l'ivern prigond
I a pas cap de plaça a portar ton nom
Mas benlèu mielh vau 'quèla cançon.*

*Un bel jorn, veirèm la pica del solelh
A cadun son torn, cadun l'esper
Per sentir aquí coma lo vin novel
La cançon de Loisa dins lo cèl.*

*C'est pour toi Louise. pour aujourd'hui et demain,
Toi la femme à l'écharpe de feu
Couleur de cerise et parfum de pain,
Je ne sais pourquoi je te dis ça*

*Femme en pleurs à épier le regard du monde
Femme nue dans l'hiver profond
Il n'est guère de places qui portent ton nom,
Mais peut-être vaut-il mieux cette chanson*

*Un beau jour nous verrons la pointe du soleil
A chacun son tour, chacun l'espoir
Pour sentir ici comme le vin nouveau
La chanson de Louise dans le soir.*

Pas de particion

Una chançon dau Joan Pau Verdier Chantada per lo groupe: L'Atalher Sarladés de Cultura Occitana (ASCO) A l'encontrada de Montembuòu. Nos passam un pauc per delai lo Lemosin, benvenguda au Peirigòrd ,dau biais dau nòrd-lengadocian.

SITE DAU JOAN PAU VERDIER

MERCES AU JOAN PAU PER nos aver laissar botar quela chançon sur www.chanson-limousine.net

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

Conception Réalisation Jean Delage